

**UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE SLUŽBENIH PUTOVANJA U INOSTRANSTVO ZA
POTREBE REKTORATA I ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVERZITETA CRNE GORE**

Ovaj ugovor zaključen je između:

UNIVERZITET CRNE GORE - REKTORAT sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjska broj 2, PIB 02016702, broj računa 510-279-76/510-1465613, naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, koga zastupa prof. dr Vladimir Božović, (u daljem tekstu: Naručilac),

i
Turistička agencija "CONGRESS TRAVEL" D.O.O. sa sjedištem u Podgorici, adresa: ulica Studentska broj 31, PIB 02673053, broj računa 530-17275-83 naziv banke: NLB banka AD, koga zastupa Ivan Mijović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvršilac usluge).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke usluge službena putovanja u inostranstvo za potrebe Rektorata i organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, broj 01/14-82/2 od 19.03.2025. godine, šifra postupka 88605;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01/14-82/8 od 05.05.2025. godine;

Ponuda Izvršioca usluge "Congress Travel" d.o.o. Podgorica, broj 126192 od 03.04.2025. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje agencijskih usluga službenih putovanja u inostranstvo za potrebe Rektorata i organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, u svemu prema uslovima, zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke i specifikaciji iz Tenderske dokumentacije broj 01/14-82/2 od 19.03.2025. godine i ponudi Izvršioca usluge broj 126192 od 03.04.2025. godine.

Finansijski dio ponude je sastavni dio Ugovora.

Član 2

Izvršilac usluge se obavezuje da, za potrebe Naručioca, pruža usluge po opisu i cijenama iz prihvaćene ponude broj 126192 od 03.04.2025. godine i odredbama ovog ugovora, a Naručilac da primi i isplati Izvršiocu usluge vrijednost izvršene usluge.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA USLUGE

Član 3

Izvršilac usluge se obavezuje da ugovorene usluge iz člana 1 ovog ugovora izvršava sukcesivno u periodu od godinu dana od dana zaključenja ovog ugovora odnosno do utroška ugovorenih finansijskih sredstava, ukoliko ta okolnost nastupi ranije.

Mjesto izvršenja usluge je inostranstvo.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 4

Imajući u vidu da Naručilac nije bio u mogućnosti da odredi stvarne količine za uslugu iz člana 1 ovog ugovora, Ugovor se zaključuje na iznos procijenjene vrijednosti, koja iznosi

140.743,8 EUR –a bez uračunatog PDV-a, dok vrijednost PDV-a iznosi 29.556,2EUR-a, ukupno sa uračunatim PDV-om 170.300,00 EUR.

Iz ukupno ugovorenih sredstava iz stava 1 ovog člana vršiće se plaćanje cijena avio karte, usluge aerodromskih taksi, troškovi u vezi sa prtljagom, cijena agencijske usluge rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima kao i usluge rezervacije hotelskog smještaja u inostranstvu u hotelima sa 3 ili više zvjezdica u skladu sa zahtjevom Naručioca, usluge rezervacije renta cara i organizacije transporta u inostranstvo (voz, bus ...), po cijenama datim u ponudi, gdje cijena agencijske usluge rezervacije mora biti posebno izražena.

Ukupna cijena za ugovorenu uslugu iz člana 1 ovog ugovora ne može preći iznos ukupne ugovorene vrijednosti iz stava 1 ovog člana, odnosno ne može preći pojedinačan iznos opredijeljenih sredstava po organizacionim jedinicima kako slijedi:

1. Rektorat iznos od 16528.93 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 3471.07eura;
2. Biotehnički fakultet iznos od 16,528.93 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 3,471.07 eura;
3. Ekonomski fakultet iznos od 41,322.31eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 8,677.69 eura;
4. Elektrotehnički fakultet iznos od 2,479.34 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 520.66eura;
5. Fakultet dramskih umjetnosti iznos od 826.45 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 173.55 eura;
6. Fakultet likovnih umjetnosti iznos od 1,239.67eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 260.33 eura;
7. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iznos od 4,958.68 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 1,041.32 eura;
8. Fakultet za turizam i hotelijerstvo iznos od 826.45 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 173.55 eura;
9. Filozofski fakultet iznos od 2,479.34 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 520.66 eura;
10. Mašinski fakultet iznos od 4,958.68 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 1,041.32 eura;
11. Muzička akademija iznos od 2,066.12 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 433.88 eura;
12. Pomorski fakultet iznos od 4132.23 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 867.77 eura;
13. Pravni fakultet iznos od 8,016.53 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 1,683.47 eura;
14. Prirodno-matematički fakultet iznos od 6,776.86 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 1,423.14eura;
15. Institut za biologiju mora iznos od 6,611.57 eur bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 1,388.43;
16. Institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije iznos od 826.45 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 173.55 eura;
17. Institut Konfucije iznos od 18181.82 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 3818.18 eura;

18. Studentski parlament iznos od 1983.47 eura bez pdv-a, vrijednost pdv-a iznosi 416.53 eura.

Član 5

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge uplaćuje sukcesivno na žiro račun Izvršioca usluge br. 530-17275-83 kod NLB banke u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljenog računa.

Član 6

Ugovorne strane su se sporazumjele da osnov za plaćanje predstavlja izvršena usluga i uredno ispostavljena faktura, na kojoj će posebno biti iskazana cijena ugostiteljske/hotelske/avio usluge I usluge prevoza i renta cara, a posebno cijena za uslugu rezervacije.

Plaćanje će se vršiti sa računa organizacionih jedinica UCG:

- 1 CKB 510-279-76/510-1465613 Rektorat
- 2 CKB 510-34260-807/510-8133-85 Biotehnički fakultet
- 3 CKB 510-134404-57/510-131-35 Ekonomski fakultet
- 4 CKB 510-255-51/ 510-134281-38 Elektrotehnički fakultet
- 5 CKB 510-134521-94/510-2212-97 Fakultet dramskih umjetnosti
- 6 CKB 510-134682-96/510-2171-26 Fakultet likovnih umjetnosti
- 7 CKB 510-134784-81/510-134784-81 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
- 8 CKB 510-133341-45/510-2163-50 Fakultet za turizam i hotelijerstvo
- 9 CKB 510-133102-83/510-188-58 Filozofski fakultet
- 10 CKB 510-154-63/ 510-134804-21 Mašinski fakultet
- 11 CKB 510-376-76/510-134501-57 Muzička akademija
- 12 CKB 510-1333942-85/510-227-38 Pomorski fakultet
- 13 CKB 510-134403-60/510-140-08 Pravni fakultet
- 14 CKB 510-136163-18/510-335-05 Prirodno-matematički fakultet
- 15 CKB 510-133264-82/510-8051-40 Institut za biologiju mora
- 16 CKB 510-101196-62 Institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije
- 17 CKB 510-0000000088501-26 Institut Konfucije
- 18 CKB 510-5360-62 Studentski parlament

REALIZACIJA USLUGE

Član 7

Izvršilac usluge se obavezuje da, za potrebe Naručioca, izvrši uslugu iz člana 1 ovog ugovora po opisu i cijenama iz prihvaćene ponude, a Naručilac da primi i isplati Izvršiocu usluge vrijednost izvršene usluge prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Član 8

Naručilac i Izvršilac usluge se obavezuju da po zaključivanju Ugovora, u razmijene pisana obavještenja sa podacima o licima koja će, ispred svake organizacione jedinice, biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, kao i da o svakoj promjeni, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijeste drugu ugovornu stranu.

U slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla, ovlašćena lica Naručioca će odmah po njihovom utvrđivanju obavijestiti Izvršioca usluge koji se obavezuje da iste otkloni u najkraćem mogućem roku.

Član 9

Izvršilac usluge se obavezuje da će tokom trajanja ugovora:

- izvršiti uslugu rezervacije avio karata i hotelskog smještaja koji odgovara potrebama Naručioca, tj. destinacije i hotelskog smještaja koji je Naručilac naveo u svom zahtjevu, po kategorizaciji traženoj zahtjevom;
- po potrebi vršiti usluge rezervacije i van radnog vremena, u hitnim slučajevima (24 sata na dan, 7 dana u nedjelji);
- da će nuditi naručiocu tokom trajanja ugovora najpovoljnije uslove u pogledu cijene koja podrazumijeva: cijenu karte, uslugu aerodromske takse, troškove prtljaga za jednu torbu, štampanje karte, kao i dužine trajanja leta za sve destinacije navedene u tenderskoj dokumentaciji sa posebno iskazanim PDV-om;
- da će na zahtjev i nakon odobrenja od strane Naručioca rezervirati avio kartu i hotelski smještaj i odmah postupiti po eventualnim primjedbama naručioca u pogledu nedostatka na ime kvaliteta i cijene za pružene usluge;
- cijena povratne avio karte ne može biti veća od cijene utvrđene važećim cjenovnikom avio-prevoznika i prilikom rezervacije hotelskog smještaja cijena obezbjeđenja hotela ne može biti veća od cijene hotela utvrđene važećim cjenovnikom hotela. U cijenu usluge ulazi cijena hotelskog smještaja po osobi ili za grupu putnika (noćenje sa doručkom), i svi drugi zavisni troškovi u realizaciji predmetne nabavke, koji se fakturišu za svaku izvršenu uslugu nabavke hotelskog smještaja, (napomena: u zavisnosti od zahtjeva naručioca u smislu broja osoba koje istovremeno putuju i odsijedaju na istu zahtijevanu destinaciju podrazumijeva se da usluga rezervacije za ta lica - ekipa, tretira se i fakturiše isključivo kao jedna rezervacija),
- naručilac za sve vrijeme trajanja ugovora zadržava pravo da vrši provjeru cijena koštanja avio karata i smještaja za tražene destinacije putovanja i kod drugih agencija. Ukoliko prilikom provjere cijena uoči da postoje odstupanja u cijenama avio karata i smještaja koje predleže ponuđač i cijenama avio karata i smještaja koje nude druge agencije, naručilac može zahtijevati od ponuđača da mu obezbijedi povoljniju ponudu koju je sam pronašao, ili ukoliko naručilac sam pronađe povoljniju ponudu od ponuđenih opcija za nabavku avio karata i hotelskog smještaja izvrši izdavanje istih;
- ponuđač je dužan da naručiocu ukaže na sve moguće posljedice u slučaju otkazivanja, propuštanja kao i izmjene leta;
- ponuđač je dužan da omogući naručiocu zamjenu avio-karte kod otkazivanja, bez naplate agencijske provizije, a uz naplatu penala koji eventualno diktira avio kompanija o čemu je dužan da dostavi dokaz izdat od avio kompanije;
- da će na fakturama posebno iskazivati cijenu avio karte i hotelskog smještaja za traženu destinaciju, a posebno RSF (Reservation Service Free), odnosno TSC (Ticket service charge) koju naplaćuje za nabavku avio karata, odnosno rezervaciju hotelskog;
- da će rok izvršenja usluge biti, od momenta prijema zahtjeva Naručioca za rezervacijom do momenta izvršene rezervacije u skladu sa ponudom ponuđača, 1h (jedan sat);
- kontakt osobu sa kojom će naručilac sarađivati:
Andrijana Mijović andrijana.mijović@congresstravel.me +382 67 249 858
Ana Vučeraković ana.vucerakovic@congresstravel.me +382 67 249 856
- Naručilac zadržava pravo da po potrebi zahtijeva od izabranog Ponuđača nabavku avio karata od Low cost kompanija.

Član 10

Izvršilac usluge se obavezuje da će usluge rezervaciju vršiti isključivo uz prethodno dostavljen zahtjev - odobrenje ovlaštenog/ih lica Naručioca usluga iz člana 8 Ugovora.

U slučaju da Izvršilac usluge izda potvrdu o rezervaciji bez prethodno dostavljene saglasnosti – odobrenja od strane Naručioca usluga, svi troškovi nastali po tom osnovu padaju na teret Izvršioca usluge.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 11

Izvršilac usluge se obavezuje da uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u ukupnom iznosu od 17.030,00 €, odnosno 10% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 425 dana od dana izdavanja i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora, izuzev u slučaju više sile.

VIŠA SILA

Član 12

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovorenih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza), epidemije, pandemije i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

RASKID UGOVORA

Član 13

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane, kao i u slučajevima utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/19, 003/23 i 011/23).

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Sve eventualne posljedice raskida Ugovora snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorene obaveze.

IZMJENE UGOVORA

Član 14

Ugovor se tokom njegovog trajanja može izmijeniti bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora procjenjuje se na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac je dužan da izmjenu Ugovora objavi na ESJN u roku od 3 dana od dana zaključivanja izmjene Ugovora.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane, kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list CG", br. 47/08, 4/11 i 22/17), i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore kojima se reguliše ova oblast.

Član 18

Eventualne sporove koji nastanu povodom ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, za sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi sa istim, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 19

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 20

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 primjeraka istovjetnog teksta, od kojih Izvršilac usluge i Naručilac dobijaju po 2 primjerka.

NARUČILAC
UNIVERZITET CRNE GORE
REKTOR

Prof. dr Vladimir Božović



IZVRŠILAC USLUGE
"CONGRESS TRAVEL" D.O.O.

IZVRŠNI DIREKTOR

Ivan Mijović

